

## Las produccions

Tots los casalèrs qu'ac saben : çò de purmèr<sup>1</sup> entà har arribar, entà lhevar legumes qu'ei de semiar. Lo còp passat, que vedom los apèrs entà preparar la tèrra. Aqueth tribalh n'ei pas tostems aisit, sustot au primtemps. Quan la tèrra ei comòda, que's prepara adaise. Qu'ei lo moment de semiar :

- çò qui va demorar en plaça : carròtas (auts còps que disèn pastenagas), césers, espinacs, havas<sup>2</sup>, mongetas<sup>3</sup>, peirassilh, rafe o rafo<sup>4</sup>, tecons<sup>5</sup> ...
- çò qui calerà transplantar : caulets, cebas, corgetas, cogoms<sup>6</sup>, cujas, pòrs (o porrets), leitugas, pipers, tomatas...

Au dia de uei, non i a pas hèra de monde qui's hèn tots aqueths semiars<sup>7</sup>. Qu'ei mei aisit de crompar lo planton<sup>8</sup> au cauleter<sup>9</sup> !

Lo dusau tribalh basic que serà donc de plantar : los caulets, las tomatas, los pipers, la ceba (cabòç)<sup>10</sup>... Tà las cebas (planton) e los pòrs, que disen arrepicar o arrecar pr'amor entà us plantar que hèn arrècas<sup>11</sup>. Enfin tà la patata ne's ditz pas semiar mes *har, pausar o hicar* :

- Diga'm Silvan, as hèit la patata ?

- Tè, que l'èi hèita (o pausada o hicada) aqueste matin.

Lo verbè *har* que's pòt emplegar en un sarròt de cas : *har* o *semiar* lo milhòc, las mongetas, los césers... E que sortim d'ac véder, *har la patata*.

De segur, tà que possin los legumes, que cau ua bona tèrra, aiga e sorelh. Sovent que cau adaigar (lo mot actuau qu'ei meilèu arrosar). Tad aquò har, qu'avetz sistèmas sofisticats o tot simplament lo vielh arrossader (mei beròi qu'« arrosoèr » !). Avisatz-vse ! Quan plantatz pipers, caulets, tomatas... dab la gran calor, que cau hicar quauquas branquetas d'averoèr<sup>12</sup> o heuc<sup>13</sup> qui haràn drin d'ombra.

Los legumes que pravan... e l'èrba que possa ! Qu'ei lo moment de hodicar, porgar, passar ua grifa... Qu'ei bon tanben de cauçar o caular los pòrs, los tecons e sustot la patata. Que cau seguir las plantacions pr'amor de las malaudias e deus parasites e, se lo cas ei<sup>14</sup>, sulfatar.

<sup>1</sup> la première étape

<sup>2</sup> fèves

<sup>3</sup> haricots

<sup>4</sup> radis

<sup>5</sup> haricots verts

<sup>6</sup> concombres

<sup>7</sup> semis

<sup>8</sup> plant

<sup>9</sup> marchand de plants

<sup>10</sup> bulbes

<sup>11</sup> sillons

<sup>12</sup> noisetier

<sup>13</sup> fougère

<sup>14</sup> le cas échéant

RELACIONS  
FAMILIAUS O  
AMICAUS

## SEGUÍS

En batalar dab locutors deu parçan d'Ortès, qu'ei notat quin se ditz « avoir des relations suivies » : segui's. Ací quauquas frasas entenudas :

- Autes còps las familhas que's seguivan hèra mei que non pas adara. Qu'avèn ocasions tà s'invitar : hèstas annaus, pelèras, maridatges, comunions, batiòus<sup>1</sup> ...
- Mamà qu'avè tres tantas qui èran las sòrs deu son pair. Que pòts crèder que'n's seguivam. Que'm rapèla, quan èri mainat, qu'i anavan sovent entà las véder e eras que vienèn tà nostre tanben.
- Lo pair qu'avè cinc sòrs, que n'i a qui seguivam mei que d'autas. Perqué ? Non t'ac poish pas díser pr'amor n'ac sèi pas !
- Qu'arribava en las familhas que's seguivan mei los uns que los auts. Que sufiva que i avossi quauquas istuèras e que s'estossin fachats...
- Per nostre, mei que mei, las vielhas familhas que's seguen (que's segueishen). N'ei pas briga parièr dab las qui son arribadas aquestes ans au vilatge. Sovent non las coneishem pas !
- Qu'ei amics a Sauvatèrra, los Candalets, e donc que'n's seguim : que'm vienen véder sovent e jo tanben qu'i vau tà lor.

Aqueth verbè, segui's, qu'enhorteish<sup>2</sup> l'idea que las familhas e los amics an tostems relacions, e consèrvan los ligams a maugrat de l'aluenhament o d'eveniments de la vita vitanta (mudadas<sup>3</sup>...). En aqueths cas, autres còps que s'escrivèn e adara qu'utilizan los mejans de comunicacion navèths.

<sup>1</sup> baptêmes

<sup>2</sup> renforce

<sup>3</sup> déménagements